

Au Lauade'

Deliscains:

La Marioun

La Biébo

La Peireto

La Françoun

La Margalido 83 ans

La Berto 19 ans

I

(La Marioun, la Biébo, tout en laqua)

La Marioun - Que t'asseguri que lou besouï d'omars se' que  
pourtant un pairet tout plein

La Biébo - Ac sabéï bien; mès tout n'os pas boum a' disé...  
Que t'esmaginas que i a pas que tu à-c sabé'?...  
Se bouleïï, t'en diré bien d'autres

La Marioun - N'en sabés pas mès que jou

La Biébo - Praubo henno! Qui sabé tout ço que se fatto, jou  
n'ei pas l'air d'i hé atencioun. Mès qu'ac bèn tout  
et qu'ac coumprenzui tout!... Ah! s'eri machants  
lengo, que n'auri héit bouta mès d'un a l'ombro...  
Mès, jou parli pas jamais mau de digun; i a pas

arri' qui mi' sali mis di' mau que l'enteni' critica lou  
mounde

La Marionny - Jou tabi' Eè! L'aut' jour que j'abei lou cassèt  
de Sirekoul qu'entrauo deus la grando dou Pescaire  
damb no corbo! N'ac ei pas del'è dignu ... e' n'ac  
dèri pas tapauc

La Priebo - E'as plan rasoun soum pas jamais au regret  
d'auc oardat un secret - Eè! jou qui' sali caucoumet  
qui' herè' ride' fort a' caugu' un qui' semble bien richè..  
Mis mi' sali cara quan caue

La Marionny - Es caugu' un d'aci?

La Priebo - O, de rigu - E' enciers, demoro pas bien loui.... E' qu'  
la couneques bien

La Marionny - Es no hennu?

La Priebo - E' memo une dame

La Marionny - Peuh!... Las damos soum coumo la autos

La Priebo - O, de rigu - E' n' au pas besouu de se cressè

La Marionny - Tout arquet mounde, qui se cressen au-dèms <sup>dous</sup> ~~des~~ arto  
aco bo pas disi' arre'

La Priebo - Soubèn, lous cressen riches e' n'en soum pas (en secret)

Madame Caloun per e'emple n'a pas un ar dif -

La Mariouy Et ben toujours sa bordo ?

La Biéto N'es pas trop souléte

La Mariouy Ac cresos ?

La Biéto E'ac podi ben dire a' tu... Ac diras pas ?

La Mariouy Ah! praubo hennu! me counègues pas! qui'sabi oardé  
un secret!

La Biéto (que se boudo esto éro, douçoment) — D'elus parat  
qu'anavi cerca aigo au puts di Madamo Calém  
que besouï un moussu qu'entrao chés éro; la porte  
qu'éro mèi daubéto, mèi barrado, e qu'entensui lou  
moussu qui lou diso: «Madamo, vous cau paga tous  
intérets, ça dits. — Més n'ei pas arri', Moussu.  
— Qu'avez bien la bordo? ça dits — Si es youtéato —  
— Més enfin, qu'avez argent de plasat? Navi —  
— E' alabets, coumo bats hé?...» La praubo damo  
se' boutie a' ploura... Eue comprenez, bien qu'  
escontéui pas, pramon n'es pas poult d'esconté, ni,  
ta plan, qu'ae entendé tout. Aquel moussu i demouree  
mèi d'uo hore e a' la fin ça-i digout: Vous ban  
hé esprouvia!»

La Mariouy Ah! mon Dieu, que me dirés arqui? Jamés ae arri' crécut

La Biebo - Es coumo aco. praubo. S'comprenes ben qu'ac cau  
pas dise... Ba marida sa droble... Lou poudere tort.

La Mariouy - Qu'ac ei entenut a dire. Qu'ei bist, tabé sou, prétendut  
qu'es charmant

La Biebo - Se sabies que n'a pas arri, la dechere tranquile -  
Qu'es pramon d'aco que n'ac ei pas dit a digem e  
que n'ac direi pas... Ah. praubo Mariouy, coumo  
poudere hi tort a las gens en parla trop?

La Mariouy - Qu'as plan rassour. E. per jou, parli pas jamès mau  
dous autos... Bau estene, si (se pren linge).

La Biebo - Jou tabé (que sorten dab linge deus las mas)

II

La Peireto, La François, us paireto de linge sou cap

La Peireto - Meusm Carilh qu'es un brabe ome, un ome ben coumo  
cau; mis que disen qu'es abare et que balhere' pas un  
so a un prabo quem sabere' de u. bose a creba de hannu

La François - Aco qu'i bertat. E enciers qu'aimo un fauc lou bin  
L'autre jour, lou bessou: qu'ero bandat coumo un trido,  
sabies pas es que disies, se poudere pas tengue dret...  
Astament, qu'es un brabe ho ome.

La Peireto - Qu'ei entenut a dire que la tanto qu'auies d'amb.

qu'èro morto ben liste... sabes ben ? aquero tanto que  
l'aviens heit avute ?... e que l'a déchat mis de eos  
mils fraus ?

La Françoun - La coumégèti bien... un cop, qu'augoué l'aua la  
bugado eula ero

La Peireto - L'èro morto tout d'un cop. sure iste malauso, saben  
pas coumo : e pourtant ben, a avut mau te bente, e  
qu'a passat en deus ors. Que i a machantos leuzes  
que disen... mis n'ac boi pas tourna dise.

La Françoun - È que disen... aquero machantos leuzes ?

La Peireto - Que disen que l'a empoussouado

La Françoun - Pas possible ?...

La Peireto - Ser aqueto tierro, tout qu'èro possible... Astameint,  
qu'èro boumiferes coumo la pasto, hé !...

La Françoun - Que disen, tabi, qu'avant d'arriba aci qu'èro  
mau loutjat -

La Peireto - Que boi dise ?

La Françoun - En disen aco, me comprèngue... Que m'au dit qu'  
aviens passat dits aus en galèros... Astameint, qu'èro un  
ome bien coumo cau.

La Peireto - È que t'arrigueri que la deboucioun l'estranglo pas

qu'arrego tout lou jour

La François - Eue se crié... qu'es bantariol... touqueré pas jamés dex man  
à un paisant...

La Peireto - Se bouts en coultis que hi trembla... J a dus mesis  
que coupic la came au bailét -

La François - Dibis parat que foutrahie sa hemis, e la turké taloména  
tant que la cresoun morte. Li pratibo malérouso que  
cridaus, que plouraus, e que calous que tous besis que  
i angousson l'i tira de pouis dits... astament, heré pas  
dou mau à un mainatje!

### III

Las mimos, la Biébo, la Marioun

La Peireto (que hi sinnes à la François, en bex pari la  
Marioun e la Biébo

La Peireto - Aqui que qu'a dus que se diuen pas gema ocire  
enta parla mau dau mounde... Eue soum les mié  
machautos leugos de l'esché

La François - Se nous boulevou scupa de vous afas seu pos man ag  
-- qu'en pouiren dese dinco douman

La Peireto - Aquero Biébo qu'a la man lesto, e quan ba laua  
enta Cauqu'un, que mancou moucades e toalhs

La Françoum - È la Marioum, qu'a toujours poules e poulet, e  
diguem nou sap doum soum courtits

Toutos en un cot - È adachats, miso... È cummo anats?... Prou bien,  
Mercio, et vous autos?... È peu tabé... È jou tabé...

La Biébo - È de que palantès atau? ~~atats~~ aucèwts l'aire  
bien acupados...

La Françoum - Èu disèron qu'èron bien contentos de bou trouba

La Marioum - Èu pari qu'aucèts caucounit de nou a' nous dix

La Péirets - Nani. Saben pas arrien

La Françoum - Nous autos cumprenquès, qui demoron diguems,  
e nous acupon pas doum àhès doum auts....

(Entantant se bouton toutos a' Lana)

La Biébo - È qu'aucèts plan rasoum... i a pas ané' que me hasco tant  
bisa, a' jou, que les persounes que parlen toujours  
d'ahès que nous arriandou pas.

La Marioum... Aci n'es pas ço que manco, e que gn'a que bouten tou  
nas pertout... Aquero Matillo, per exemple, qu'imo leuzo!  
L'autè dibès qu'angoum a la herse ensemble... barrie par  
la bouco... Touto la coumuno qu'i passèc

La Péirets - L'autè jour me parliè doum l'astuquet de Seguela...  
n'acabaus pas.

- La Françoun - Èe parlie pas de la Graciens e de la Trichaniers ? Tu en sapes rien !...
- La Biébo - Èe de mis poultit que me counkè, à jou, qu'ère à prepau de la Clapoutairo...
- La Peireto - Que t'a dit ?
- La Biébo - N'ac boi pas tourna dise... qu'es trop lèt -
- La Françoun - Èe sapes bien qu'ac tourneran pas dise
- La Marioun - Entre nous autos qu'ac podés bien dise... N'es pas coumo s'ac diséuss a d'autos.
- La Biébo - Non... D'alhurs, la Clapoutairo qu'es ma bèle-so, e accou bou hère' tort... Mès èe que m'a dit, qu'es un hâsti d'au  
-sabi
- La Peireto - Boi pas dise dou mau d'ers... mès, encoires s'ère ta bèle-so, qu'es us hères que bou pas gran cause
- La Françoun - Se perdèn pas lisa à-n-ers
- La Biébo - La counèqui milhou que bous autos; soubiènt soui chés ère e bèn tout èe que se passo, e qu'en s'abi boum ser soum counk... È se soum onne ne s'abèus astant coumo jou, lau b'ère' bèleu la jèt au remèès---

TV

Las Mêmes, La Margalido

La Margalido - Adechats, mès... Bous portis saboum

- La Peireto - Tu disets ?
- La Margalido - Bous port' saboury
- La Peireto - Ah!... è coumo anats ?
- La Margalido - Aoci plan, e mau douman... L'estoumad qui'averi prou,  
mis las camos me poden pero arroussiga...
- La Peireto - È d'oun benguet atau ?
- La Margalido - È bengui dou cementèri... prega Dieu endà-u praubè  
defunt... È i aoci crants-cine au, qu'ès mòrt, là!
- La Francoun - B'oun rapelats encèrs ?
- La Margalido - N'èn rapeli coumo dou jour que nous maridèu -  
Quin portit onne qu'èrs ! Èi-èrs tou mis bet onne de  
s'endrit... È jou, doune !...
- La Peireto - N'aviets encèrs caugues restes...
- La Margalido - Pas tropes - Èi las machiers toutes frauncidas... Soui  
toutes escachalado... Mès, quan me maridèi d'ambe tou  
praubè Cadèt, semblavi us ninets... Traubas d'et !  
Èi-èrs toum mainage, plan coumo cau... Èo pas  
coumo tou onne d'aoci, que soum tout des machaus  
sujets...
- La Peireto - Aviets plan rassou... tou men qu'ès despensiè... es  
tousjours pour cafès... per la heros... per las aubèjos...

La Marioun - Lou men s'ac mingo tout à fuma - B'es acco lit de fuma  
- Coumpren qui pas couma poden prengue aquero machaudo  
abitudamo... Qui, hardi, mouss Dieu!

La Françoun - E lou men que press... qui'a toujours le goût au nas...  
- Imaginats vous, l'autre jour, me la dechie caije deus  
las soupos.... E après, se bando... Euan m'aribo, lou  
dimeche se', se pot pas senger -

La Biébo - E lou men qui'es feniunt... peuss pas qu'a droumi et  
a' s'esta'.

La Perrebo - Seuse dire mau de digun, que poden bien dire que tous  
lousomes soum pas qu' animalaris -

La Biébo - A plan rassur - N'en coum'qui pas un que balhe can coum'.

La Marioun - Lou bouss Dieu qui a bailhat tout es de boum a' las  
heumos e arri' aus omes... Aco qui'ei bertat -

La Margalibo - Lou men n'ero pas atau: qui'ero aimable, reglat, acatsat  
E' bien perduet en lou perde, mouss Dieu!... Encoère se  
m'éri pouduudo tourna marida!... Més i auoue pas  
mouien...

V

Las memos, La Berto

La Berto - Adchats a' louto

La Perete - N'arrives pas trop tôt, hou!...

La Berte - Ce bon dise perché, j'en ... Me dausseisels que d'auser j'arré,  
d'ins meys n'èit ou la-us-ero, e aquesse maitin n'a  
pas poudut de leua avant... Las drôles, au jour d'aoei  
soun pas brico retengutos -

La Mariouy - Tu es un homme de las bese d'ausa... e s'auèiri  
un hillo, j'en, la déchéri pas ana au bal.

La Françoise - Las danses d'adono soun bien lises e n'es pas oaire  
poult d'ana au bal

La Berte - Que parlets atau pramoupi i podets pas mis ana  
l'au èrots pènos qu'anausots ben d'ausa -

La Perete - O. Mis las danses n'èron pas ça que soun aoei

La Berte - E après, d'ausaon pas que d'ambe j'en-oms comme ça

La Berte - Que d'ausaots d'ambe lous qui troubausots ben coumèntes  
d'en trouba -

La Berte - Troubausots! N'i troubauson quan ne bouliou -

La Berte - Alabets, perché vous ets maridato à trente nan aus d'ambe  
leu Houret, que n'avo n'a pas boulut, e qu'èro let comme  
un mounins?

La Berte - Tu'èro mès poult que tu, machants leuzo! E s'auèiri  
boulut, me seré maridato à quinze aus... mès trôbi

qui us gouiato es trop joens à-n. aquet atp.

La Berto - È qu' aietà atendut dinco à trenta nau aus! È jou que trobi qu' alabets us gouiato qui es trop bielho

La Biébo - Èi ac ei hiet à trenta nau aus pramon que m'a plasut  
... e acis t'arreganto pas

La Berto - È à vous tapand vous arreganto pas se ban dansa

La Biébo - Pas se cara, insoulento!

La Berto - Nani, me toi pas cara - È que tse toi hi sabe que se trobets à dise à las gouiato que ban dansa, qui es pramon qui ets lessos e bielhos e qui digen to pas de vous ~~ato~~ auto

La Biébo - Couquins! lengo de serp!... Espiats coumo soum bien après, lous mainatjes, au jour d'aoei.

La Berto - N'ets pas ~~estado~~ melhoir apres que jou.

La Biébo - Caro-te'-ti - Èi en hi mau d'entene a parla us drolla d'aquero faicoun

La Berto - È à jou qui en hi bèn

La Biébo - Èu diséuor, toutaro que lous omes baléusa pas arri, mès las gouiato que balen encèis mènes

La Margalido - Suen, prou atau. Quan èri joens, jou, que dansavi dambe lou fraube Pepin. Fraube Pepin! que se a

soixant-cinq ans qu'es mort !

La Berto - Bous diuèrots reds amusa !

La Margalido - De rigne... Lou fraube Pepin que dansaus ben à soum atje... É les drollas, n'èron pas tant lencuètos qu'adaro... Éoutos que pourtauron no cohò, que semblas un petet crierot, dambè estoupes per Seguié, et rebans per dehors... qu'èro une cohò coumo cau...

La Berto - Èu semblaots mouniècos, anèu.

La Margalido - O be ! La mio me ba pas trop mau praca

La Berto - (qu'arrits) - ha ! ha ! ha !... ni en bau là. (que sort)

## VI

Las mèmos, soums la Berto

La Biebo - S'es possible de trouba gouiètos que rasounon atai !

La Pèrto - Èu h'i pietat... Pèuson pas qu'a dansa et a s'ajusta -

La Marioun - É aqueros modas... ! Dira ! Èu porton chapèus que dirèn un houns de cubat !...

La Francoun - É coursets que las hèn sembla a' mouliès... De noste tems, pourtauron pas tout aco... e l'aplan ne troubaon...

La Biebo - É adaro, si bou plèt, que porton causses damb'us pintourliès sur las canes

La Pèrto - Éoutos las gouiètos d'adaro soum cap bourruètos e man apress...

Qu'au pelhos de sebo... caussos... coursets... e n'an pas  
camisos!

La Baricour - Qu'ei afeit... m'en bau

Contos (lus apres l'auto, en se prenant lou linge) jou tabé... jou  
tabé... jou tabé...

La Biebo - Que disent que las laudiers qu'an machants lengo...  
E be, que i a mis de mejo oro que debisan seux  
parla mau de digun.

Contos Aco qu'i bertat... Aco qu'i bertat... aco qu'i bertat

La Margalido (rien ba la darrero e se biro decap a las geus) - Adechat  
brabe monde! (Fin)

L'Autijis e Lou Cascarot

---